

**Nacrt od:
28. jul 2011.**



Ugovor o podršci sponzora

između

Države Crne Gore
koju predstavlja **Ministarstvo Ekonomije**

i

[Sponzor]

28. jul 2011.

SADRŽAJ

Član 1 Definicije; Tumačenje.....	3
1.1 Definicije	3
1.2 Tumačenje.....	3
Član 2 Dan stupanja na snagu	4
2.1 Stupanje na snagu.....	4
Član 3 Unošenje uloga	5
3.1 Ulog	5
3.2 Pravo dostavljanja Obavještenja o zahtjevu	5
Član 4 Uplata po zahtjevu	5
4.1 Obavještenje o zahtjevu.....	5
Član 5 Ograničenje prenosa Vlasničkih interesa	5
5.1 Prenos Vlasničkog interesa	5
5.2 Druga ograničenja	6
5.3 Finansijski i tehnički kapacitet; Nacionalna bezbjednost	6
5.4 Drugi dozvoljeni prenosi	7
Član 6 Ugovorna kazna; Garancija finansiranja i eksproprijacije i Garancija izgradnje	7
6.1 Obaveza osnivanja Društva, Novacija Ugovora o koncesiji	7
6.2 Garancija finansiranja i eksproprijacije	8
6.3 Ugovorna kazna za neosnivanje Društva, za propust da se novira Ugovor o koncesiji	8
6.4 Naplaćivanje Garancije finansiranja i eksproprijacije.....	8
6.5 Garancija izgradnje.....	9
6.6 Obaveze Sponzora	10
6.7 Zamjena i Otkazivanje garancije.....	10
Član 7 Kršenja.....	11
7.1 Kršenje od strane Sponzora.....	11
Član 8 Naknada savjetnika	12

8.1	<i>Naknada savjetnika</i>	12
Član 9	Izjave i garancije	13
9.1	<i>Izjave i garancije Sponzora</i>	13
9.2	<i>Izjave i garancije Koncedenta</i>	14
Član 10	Ograničenje odgovornosti	14
10.1	<i>Ograničenje odgovornosti</i>	14
Član 11	Rješavanje sporova	15
11.1	<i>Obavještenje o sporu</i>	15
11.2	<i>Procedura rješavanja sporova</i>	15
11.3	<i>Arbitraža</i>	15
11.4	<i>Povezani Sporovi</i>	16
11.5	<i>Nastavak obaveza</i>	17
11.6	<i>Imunitet; Nadležnost</i>	17
Član 12	Razno	18
12.1	<i>Obavještenja</i>	18
12.2	<i>Izmjene</i>	19
12.3	<i>Produženo važenje</i>	19
12.4	<i>Koristi trećih lica</i>	20
12.5	<i>Nepostojanje odricanja</i>	20
12.6	<i>Odnos između Strana</i>	20
12.7	<i>Troškovi Strana</i>	20
12.8	<i>Saglasnost</i>	20
12.9	<i>Jezik</i>	21
12.10	<i>Mjerodavno pravo</i>	21
12.11	<i>Cjelokupnost Ugovora</i>	21
12.12	<i>Ustupanje</i>	21
12.13	<i>Povjerljivost</i>	21
12.14	<i>Nepostojanje odgovornosti za pregled</i>	22
12.15	<i>Specifično ispunjenje</i>	23
12.16	<i>Tvrđenje</i>	23
12.17	<i>Primjerci Ugovora</i>	23
12.18	<i>Dalja uvjeravanja</i>	24

12.19	<i>Razdvoživost</i>	24
12.20	<i>Djelimična nevažnost</i>	24

Prilozi

1. Definicije
2. Odredbe o Garanciji finansiranja i eksproprijacije i Garanciji izgradnje
3. Smanjenje Naknade po osnovu podjele prihoda

UGOVOR O PODRŠCI SPONZORA (“Ugovor”) je zaključen dana [•] [2011] (“**Dan zaključenja**”) u [•], na osnovu odluke o davanju koncesije [•] Skupštine Crne Gore br. [•] od [•] godine, između:

- (1) [Sponzor]¹ (“**Sponzor**”), [•] osnovano u skladu sa pravom [•], sa sjedištem u [•]; i
- (2) Države Crne Gore koju predstavlja Ministarstvo ekonomije (“**Koncedent**”).

Sponzor i Koncedent su u daljem tekstu pojedinačno označeni kao “**Strana**” a zajedno kao “**Strane**”.

PREAMBULA

A. Država Crna Gora ima namjeru da uključi privatni sektor u projekat izgradnje hidroelektrana u cilju korišćenja hidroenergetskog potencijala rijeke Morače koji uključuje:

- (i) projektovanje, istraživanje, inženjering, finansiranje, izgradnju, upravljanje, održavanje, Revitalizaciju i prenos HE na Morači na Koncedenta nakon isteka Koncesionog perioda,
- (ii) projektovanje, istraživanje, inženjering, finansiranje, izgradnju Prenosne mreže i prenos na CGES onog dijela Prenosne mreže koji se koristi ne samo za prenos električne energije iz HE na Morači nego i za potrebe elektroenergetskog sistema Crne Gore;
- (iii) projektovanje, istraživanje, inženjering, finansiranje, izgradnju i prenos Projektnih puteva na Koncedenta;
- (iv) eksproprijaciju od strane Koncedenta svog zemljišta potrebnog u vezi sa izgradnjom HE na Morači, Prenosne mreže i Projektnih puteva; i
- (v) sanaciju kompleksa manastira Morača od strane Koncedenta,

na osnovu „izgradi-upravljaj-prenesi” (build-operate-transfer) modela i u svakom slučaju sproveden na održiv način kako bi se obezbijedilo umanjeње negativnih uticaja i rizika po životnu sredinu i društvo (“**Projekat**”);

B. Istovremeno sa zaključenjem ovog Ugovora između Koncedenta i Sponzora, Sponzor će potpisati sa Koncedentom Ugovor o koncesiji radi realizacije Projekta;

¹ Sponzor je kvalifikovani ponuđač koji bude odabran kao najpovoljniji ponuđač za Projekat. U slučaju da je za najpovoljnijeg ponuđača izabran kvalifikovani ponuđač koji je konzorcijum, onda će ovaj Ugovor o podršci sponzora biti adekvatno izmijenjen i potpisan od strane svih Sponzora.

- C. Uslov Ugovora o koncesiji je da Sponzor zaključi ovaj Ugovor sa Koncedentom;
- D. Sponzor želi da pruži obezbjeđenje u korist Koncedenta kao podršku, između ostalog, obavezi Društva da blagovremeno izgradi Projektne objekte (kao što je u daljem tekstu definisano) i otpočne komercijalni rad HE na Morači; i
- E. Koncedent je predviđen da bude korisnik takvog obezbjeđenja.

STOGA, Strane su saglasne o sljedećem:

Član 1 Definicije; Tumačenje

1.1 Definicije

U ovom Ugovoru, osim ukoliko kontekst nalaže drugačije, termini napisani velikim početnim slovom imaće značenje koje im je dodijeljeno u Prilogu 1.

1.2 Tumačenje

- (a) U ovom Ugovoru, osim ukoliko je očigledna suprotna namjera:
- (i) Jednina uključuje množinu i suprotno;
 - (ii) Upućivanje na bilo koje Lice uključuje i njegove pravne sledbenike ali, ako je to primjenjivo, samo ukoliko takvi pravni sledbenici nijesu zabranjeni ovim Ugovorom, i upućivanje na Lice u određenom svojstvu isključuje to Lice u bilo kom drugom svojstvu ili kao pojedinca;
 - (iii) Upućivanje na jedan rod uključuje i drugi rod;
 - (iv) Upućivanje na bilo koji ugovor ili dokument označava takav ugovor ili dokument sa izmjenama, odnosno dopunama i na snazi u skladu sa njegovim odredbama;
 - (v) Upućivanje na bilo koji propis ili odredbu propisa uključuje upućivanje na bilo koju izmjenu ili ponovno usvajanje istog i bilo koju odredbu koja bude zamijenila takav propis ili odredbu propisa;
 - (vi) “ispod,” “ovog,” “uz ovo” i riječi sličnog značenja smatraće se upućivanjem na ovaj Ugovor kao cjelinu a ne na pojedinu Tačku, Prilog ili drugu njegovu odredbu;
 - (vii) “uključujući” (zajedno sa povezanim terminom “uključuje”) znači uključujući bez ograničavanja opštosti opisa datog prije tog termina;
 - (viii) U vezi sa određenjem bilo kog perioda vremena “od” znači “od uključujući” a “do” znači “do isključujući”; i
 - (ix) Upućivanje na dokumente ili ugovore smatraće se upućivanjem i na sve njegove anekse, dodatke, priloge, ili izmjene i dopune.
- (b) Sadržaj i Naslovi u ovom Ugovoru su samo radi upućivanja i ne predstavljaju dio Ugovora i neće biti uzeti u obzir prilikom tumačenja Ugovora.

- (c) Upućivanje u tekstu Ugovora na Članove, Tačke i Priloge (i Aneксе istog) je upućivanje na Članove, Tačke i Priloge (i Aneксе) Ugovora, osim ukoliko je drugačije navedeno. Upućivanje u bilo kom Prilogu na Članove, Tačke i Aneксе je upućivanje na Članove, Tačke i Aneксе tog Priloga, osim ako je drugačije navedeno. Upućivanje u bilo kom Prilogu (ili Aneksu) na Članove i Tačke Ugovora je upućivanje na tekst Ugovora, osim ukoliko je drugačije navedeno.
- (d) U ispunjavanju svojih obaveza i dužnosti, i u obezbjeđivanju procjena po ovom Ugovoru, svaka Strana će imati obavezu da postupa u dobroj vjeri.
- (e) Osim ukoliko je drugačije navedeno u ovom Ugovoru, upućivanje na vrijeme znači upućivanje na Centralno-evropsko standardno vrijeme ili Centralno-evropsko ljetnje vrijeme, koje bude primjenjivo.
- (f) Ovaj Ugovor je dogovoren između Strana koje su imale pravne zastupnike i pravila tumačenja koja inače nalažu da ovaj Ugovor bude tumačen na štetu neke od Strana, neće biti primjenjiva na tumačenje Ugovora.
- (g) U slučaju konflikta između odredaba Ugovora i bilo kog Priloga ili Aneksa, prednost će imati odredbe Ugovora.

Član 2 Dan stupanja na snagu

2.1 Stupanje na snagu

Ovaj Ugovor:

- (a) stupa na snagu na Dan zaključenja; i
- (b) osim ako ne bude produžen ili ne bude ranije raskinut u skladu sa odredbama Ugovora, a pod uslovima iz Tačke 12.3, nastaviće da važi do nastupanja ranijeg od sljedećih događaja:
 - (i) istek ili prijevremeni raskid Ugovora o koncesiji; ili
 - (ii) istek Koncesionog perioda

(“**Period**”).

Član 3 Unošenje uloga

3.1 Ulog

Sponzor je ovim putem saglasan da će unijeti, direktno ili indirektno, kapital u Društvo u iznosima koji se zahtijevaju Finansijskim dokumentima, na način i u vrijeme predviđeno Finansijskim dokumentima.

3.2 Pravo dostavljanja Obavještenja o zahtjevu

Sve dok Društvo ne dostavi Koncedentu potvrdu, u skladu sa Tačkom 3.5.3 (*Obavještenje o Sponzorovim uplatama kapitala; Potvrda*) Ugovora o koncesiji, kojom se potvrđuje da su u Društvo unijeti svi iznosi koji se prema Finansijskim dokumentima moraju unijeti kao kapital od strane Sponzora, Koncedent će imati pravo da dostavi Sponzoru Obavještenje o zahtjevu, u formi predviđenoj Članom 4.

Član 4 Uplata po zahtjevu

4.1 Obavještenje o zahtjevu

Nakon što Sponzor primi, u bilo kom trenutku nakon Dana zaključenja, pisano obavještenje o zahtjevu („**Obavještenje o zahtjevu**“) od strane Koncedenta kojim se potvrđuje da, prema njegovom najboljem saznanju, unošenje kapitala koje duguje Sponzor ili neko od njegovih Povezanih lica, kao što je predviđeno Finansijskim dokumentima, kasni više od deset (10) Radnih dana, Sponzor će bezuslovno i neopozivo unijeti u Društvo iznos koji je dužan da unese u roku od deset (10) Radnih dana od datuma kada Sponzor primi Obavještenje o zahtjevu.

Član 5 Ograničenje prenosa Vlasničkih interesa

5.1 Prenos Vlasničkog interesa

Sponzor (ili bilo koji sticalac Vlasničkog interesa kojeg je prethodno imao Sponzor), ne može prenijeti bilo koje pravo na bilo kom Vlasničkom interesu u Društvu, koji na njega glasi ili koje ima bez prethodne pisane saglasnosti Koncedenta na takav transfer, koja neće biti bez razloga uskraćena ili odložena.

5.2 Druga ograničenja

Sponzor će obezbijediti da Koncesionar ne preduzme bilo kakvu statusnu promjenu ili promjenu svoje pravne forme ili sjedišta, bez prethodne pisane saglasnosti Koncedenta, koja neće biti bezrazložno uskraćena ili odložena.

5.3 Finansijski i tehnički kapacitet; Nacionalna bezbjednost

- (a) U vezi sa predloženim prenosom prava na bilo koji Vlasnički interes u Društvu od strane Sponzora, a koji glasi na njega ili koje ima, potencijalni prenosilac takvog prava će obavijestiti Koncedenta i dostaviti mu sljedeće informacije u vezi sa predloženim sticaocima:
- (i) ime potencijalnog sticaoca i naziv države osnivanja sticaoca;
 - (ii) imena i nacionalnosti svih fizičkih Lica koja direktno ili indirektno drže deset procenata (10%) ili više, ili koja imaju uticaj ili kontrolu nad predloženim sticaocem;
 - (iii) nazive i države osnivanja svih Lica, koja nijesu fizička lica, a koja direktno ili indirektno drže deset procenata (10%) ili više, ili imaju uticaj ili kontrolu nad predloženim sticaocem;
 - (iv) revidirane finansijske izvještaje za prethodnih 5 (pet) fiskalnih godina, zajedno sa bilo kojim nerevidiranim tromjesečnim finansijskim izvještajima skorijeg datuma;
 - (v) opis njegovih poslovnih djelatnosti, uključujući i opis njegovog iskustva u upravljanju hidroelektranama i postrojenjima vezanim za iste; i
 - (vi) sve dodatne informacije koje Koncedent može razumno da zahtijeva.
- (b) Koncedent će iskoristiti takve informacije da bi procijenio:
- (i) sposobnost potencijalnog sticaoca da ispuni finansijske, upravljačke, i tehničke obaveze prenosioca; i
 - (ii) da li se za prenos bilo kog Vlasničkog interesa u Društvu takvom sticaocu može razumno očekivati da će imati negativan uticaj na interese nacionalne bezbjednosti Koncedenta.
- (c) Kriterijumi iz Tačke 5.3 (b) predstavljaju isključive osnove za odobrenje ili uskraćivanje odobrenja za prenos u skladu sa Tačkom 5.3, i Koncedent će obavijestiti

predloženog prenosioca o odobrenju ili uskraćivanju odobrenja za prenos i to u roku od devedeset (90) Dana od prijema svih traženih informacija u skladu sa Tačkom 5.3.

5.4 Drugi dozvoljeni prenosi

Gore pomenuta ograničenja u prenosu Vlasničkog interesa se neće primjenjivati na:

- (i) prenos koji se zahtijeva po Propisima Crne Gore, ili u slučaju primjene Propisa Crne Gore, ili po naređenju Državnog Organa;
- (ii) prenos koji je posljedica uspostavljanja ili izvršenja sredstva obezbjeđenja na Vlasničkom interesu u korist zajmodavaca, u skladu sa Finansijskim dokumentima;
- (iii) transfer između Sponzora i bilo kog Povezanog lica Sponzora koje je, direktno ili indirektno, u isključivoj svojini Sponzora ili posjeduje sto procenata (100%) Vlasničkog interesa u Sponzoru; pod uslovom, da su takva Povezana lica zaključila ugovor sa Koncedentom, sporazumjevši se pri tom da budu obavezani odredbama Ugovora o podršci sponzora, uključujući i odredbe Člana 5.

Član 6 Ugovorna kazna; Garancija finansiranja i eksproprijacije i Garancija izgradnje

6.1 Obaveza osnivanja Društva, Novacija Ugovora o koncesiji

(a) Sponzor će blagovremeno:

- (i) osnovati Društvo u skladu sa Tačkom 3.1 (*Osnivanje Društva*) Ugovora o koncesiji; i
- (ii) potpisati Ugovor o novaciji u skladu sa Tačkom 3.2 (*Novacija Ugovora o koncesiji*) Ugovora o koncesiji.

(b) Odmah po saznanju bilo koje informacije koja sugerije da će Sponzor biti u docnji po pitanju osnivanja Društva ili potpisivanja Ugovora o novaciji, Sponzor će obavjestiti Koncedenta o takvom kašnjenju.

6.2 Garancija finansiranja i eksproprijacije

Ne kasnije od Dana zaključenja, Sponzor će dostaviti Koncedentu garanciju na prvi poziv („**Garancija finansiranja i eksproprijacije**“) koju izdaje Kvalifikovana banka pod uslovima iz Priloga 2. Osim ako je ovdje drugačije određeno, Sponzor će u kontinuitetu održavati Garanciju finansiranja i eksproprijacije, ili njenu zamjenu, na snazi u iznosima koji se zahtijevaju, sve do Finansijskog zatvaranja.

6.3 Ugovorna kazna za neosnivanje Društva, za propust da se novira Ugovor o koncesiji

Ako Sponzor ne bude:

- (a) blagovremeno osnovao Društvo kao što se zahtijeva prema Tački 3.1 (*Osnivanje Društva*) Ugovora o koncesiji; ili
- (b) blagovremeno potpisao Ugovor o novaciji kao što se zahtijeva prema Tački 3.2 (*Novacija Ugovora o koncesiji*) Ugovora o koncesiji,

tada će Sponzor platiti Koncedentu na ime ugovorne kazne iznos od osamstotinatridesetri hiljade trisotinetridesettri eura (€ 833.333,00) za svaki Mjesec docnje u osnivanju Društva ili u potpisivanju Ugovora o novaciji (u zavisnosti od slučaja) u odnosu na vremenski rok za preduzimanje tih radnji; s tim što, ugovorna kazna koju plaća Sponzor prema ovoj Tački 6.3 neće preći pet miliona Eura (€ 5.000.000).

6.4 Naplaćivanje Garancije finansiranja i eksproprijacije

U slučaju da:

- (a) ugovorna kazna bude plativa prema Tački 6.3 Ugovora, a ne bude plaćena od strane Sponzora u roku od deset (10) Radnih dana od Dana na koji je Sponzor bio dužan da je plati, smatraće se da je nastupio Slučaj povlačenja Garancije finansiranja i eksproprijacije i Koncedent može povući Garanciju finansiranja i eksproprijacije za iznos ugovorne kazne koja nije izmirena u skladu sa Tačkom 6.3; ili
- (b) ugovorna kazna postane plativa prema Tački 3.7(a) ili 3.7(b) Ugovora o koncesiji, ili ugovorne kazne odnosno štete postanu plative u skladu sa Tačkom 3.7(d) Ugovora o koncesiji i takve ugovorne kazne ili takve štete ne budu plaćene od strane Koncesionara u roku od deset (10) Radnih dana od Dana na koji Koncesionar duguje isplatu, onda će Sponzor platiti iznos koji se duguje Koncedentu u roku od pet (5) Radnih dana od isteka tog roka od deset (10) Radnih dana, a u slučaju da Sponzor ne

plati taj iznos Koncedentu u ovom roku od pet (5) Radnih dana, smatraće se da je nastupio Slučaj povlačenja Garancije finansiranja i eksproprijacije i Koncedent može povući Garanciju finansiranja i eksproprijacije za iznos ugovorne kazne koja nije izmirena u skladu sa Tačkama 3.7(a) i 3.7(b) Ugovora o koncesiji i za iznos ugovorne kazne, odnosno štete koji se duguje u skladu sa Tačkom 3.7(d) Ugovora o koncesiji.

6.5 Garancija izgradnje

- (a) Na dan Finansijskog zatvaranja, Sponzor će dostaviti Koncedentu garanciju na prvi poziv („**Garancija izgradnje**“) koju izdaje Kvalifikovana banka pod uslovima iz Priloga 2 i u tom smislu će održavati u kontinuitetu takvu Garanciju izgradnje, ili njenu zamjenu, u punoj snazi u zahtijevanom iznosu do Dana početka rada. Nakon dostavljanja Garancije izgradnje, Koncedent će vratiti Garanciju finansiranja i eksproprijacije Sponzoru nakon što izvrši povlačenja na koja Koncedent ima pravo u skladu sa Tačkom 6.4. U slučaju da:
- (i) Ugovorna kazna postane plativa prema Tački 6.3 Ugovora o koncesiji (*Ugovorna kazna za propuštanje dostizanja Ugovornog kapaciteta*), a Koncesionar ih nije platio u roku od deset (10) Radnih dana od dana na koji je Koncesionar trebalo da izvrši isplatu, onda će Sponzor platiti iznos koji duguje Koncedentu u roku od pet (5) Radnih dana od isteka roka od tih deset (10) Radnih dana, a u slučaju da Sponzor ne plati taj iznos Koncedentu u roku od tih pet (5) Radnih dana, onda će se smatrati da je nastupio Slučaj povlačenja Garancije izgradnje, a Koncedent može povući Garanciju izgradnje za iznos ugovorne kazne koja nije plaćena u skladu sa Tačkom 6.3 Ugovora o koncesiji (*Ugovorna kazna za propuštanje dostizanja Ugovornog kapaciteta*); ili
 - (ii) Ugovorna kazna postane plativa po Tački 6.5 (*Ugovorne kazne za kašnjenje u ostvarivanju Dana početka rada; Obavještenje o odlaganju*) Ugovora o koncesiji a ne bude plaćena od strane Koncesionara u roku od deset (10) Radnih dana od Dana na koji Koncesionar duguje isplatu, onda će Sponzor platiti iznos koji duguje Koncedentu u roku od pet (5) Radnih dana od isteka roka od tih deset (10) Radnih dana, a u slučaju da Sponzor ne plati takav iznos Koncedentu u roku od tih pet (5) Radnih dana, smatraće se da je nastupio Slučaj povlačenja Garancije izgradnje i Koncedent može povući Garanciju izgradnje za iznos ugovorne kazne koja nije izmirena u skladu sa Tačkom 6.5 (*Ugovorne kazne za kašnjenje u ostvarivanju Dana početka rada; Obavještenje o odlaganju*) Ugovora o koncesiji.
- (b) Po nastupanju Dana početka rada, Koncedent će vratiti Garanciju izgradnje Sponzoru, nakon što izvrši povlačenja na koja Koncedent ima pravo u skladu sa Tačkom 6.5(a).

6.6 Obaveze Sponzora

Sponzor će:

- (a) ne manje od trideset (30) Dana prije navedenog datuma isteka tada važeće Garancije izgradnje ili Garancije finansiranja i eksproprijacije, dostaviti Koncedentu:
 - (i) zamjenu Garancije izgradnje ili Garancije finansiranja i eksproprijacije koja će biti na snazi na Dan dostavljanja; i
 - (ii) potvrdu od predstavnika Sponzora, koja glasi na Dan dostavljanja, koja potvrđuje da izdavalac takve zamjene Garancije izgradnje ili Garancije finansiranja i eksproprijacije ispunjava zahtjeve Kvalifikovane banke, kao i da ova Garancija izgradnje ili Garancija finansiranja i eksproprijacije ispunjavaju zahtjeve iz Priloga 2; i
- (b) u slučaju da izdavalac Garancije izgradnje ili Garancije finansiranja i eksproprijacije prestane da ispunjava zahtjeve Kvalifikovane banke, u roku od deset (10) Radnih dana od dana na koji izdavalac prvi put ne ispunji zahtjeve Kvalifikovane banke, dostaviti Koncedentu zamjenu Garancije izgradnje ili Garancije finansiranja i eksproprijacije zajedno sa potvrdom od predstavnika Sponzora, koja je izdata na dan dostavljanja, koja potvrđuje da:
 - (i) izdavalac takve zamjene Garancije izgradnje ili Garancije finansiranja i eksproprijacije ispunjava zahtjeve Kvalifikovane banke; i
 - (ii) takva Garancija izgradnje ili Garancija finansiranja i eksproprijacije ispunjava zahtjeve iz Priloga 2.

6.7 Zamjena i Otkazivanje garancije

- (a) U roku od deset (10) Radnih dana od dostavljanja bilo koje zamjene Garancije izgradnje ili Garancije finansiranja i eksproprijacije prema Tački 6.6, Koncedent će dostaviti Sponzoru Garanciju izgradnje, odnosno Garanciju finansiranja i eksproprijacije koje su zamijenjene tim zamjenama Garancije izgradnje, odnosno Garancije finansiranja i eksproprijacije.
- (b) U slučaju da Sponzor ne dostavi zamjenu Garancije izgradnje ili Garancije finansiranja i eksproprijacije na način predviđen Tačkom 6.6(a) ili Tačkom 6.6(b), smatraće se da je nastupio Slučaj povlačenja usljed propusta zamjene i Koncedent može, po slobodnom izboru, povući Garanciju izgradnje ili Garanciju finansiranja i eksproprijacije za pun iznos; s tim što će Koncedent, osim u slučaju nastupanja Slučaja povlačenja garancije izgradnje ili Slučaja povlačenja garancije finansiranja i eksproprijacije (u kom slučaju Koncedent može povučene iznose tretirati kao da su

povučeni nakon nastupanja Slučaja povlačenja garancije finansiranja i eksproprijacije ili Slučaja povlačenja garancije izgradnje), a nakon Sponzorovog dostavljanja zamjene Garancije izgradnje ili Garancije finansiranja i eksproprijacije, u skladu sa Tačkom 6.6, nadoknaditi Sponzoru iznos koji je povučen (bez kamate ili kazne).

Član 7 Kršenja

7.1 Kršenje od strane Sponzora

Svaka od sljedećih stavki pojedinačno predstavlja kršenje od strane Sponzora (svaki takav slučaj predstavlja „**Kršenje od strane sponzora**“):

- (a) Propust Sponzora da unese u Društvo ulog u kapitalu koji se zahtijeva ovim Ugovorom a koji Sponzor ne ispravi u roku od tri (3) Radna dana od kada primi Obavještenje o zahtjevu od Koncedenta da je takva naknada neizmirena, a koje obavještenje će u razumnim detaljima obrazložiti propust da se izvrši uplata;
- (b) Propust Sponzora da Koncedentu isplati bilo koju ugovornu kaznu kada je Sponzor obavezan da istu Koncedentu plati shodno tačkama 6.3, 6.4 i 6.5;
- (c) postavljenje stečajnog upravnika ili likvidacionog upravnika Sponzoru, odnosno nad svim ili praktično svim djelovima njegove imovine u postupku pokrenutom od strane Sponzora, ili postavljenje stečajnog upravnika ili likvidacionog upravnika u postupku pokrenutom protiv Sponzora a koje ne bude ukinuto u roku od devedeset (90) Dana, odnosno ukoliko Sponzor prihvati i povinuje se takvom postavljenju;
- (d) Povreda zabrane prenosa Vlasničkih interesa sadržanih u Članu 5 od strane Sponzora;
- (e) Nedostavljanje ili neodržavanje u kontinuitetu od strane Sponzora Garancije finansiranja i eksproprijacije, ili Garancije izgradnje, kao što se ovde zahtijeva;
- (f) Nastupanje Kršenja od strane koncesionara (kao što je ovaj pojam definisan u Ugovoru o koncesiji) u skladu sa Ugovorom o koncesiji;
- (g) Propust Sponzora da ispoštuje i izvrši bilo koju bitnu obavezu iz Ugovora, a koju Sponzor nije započeo da otklanja u roku od trideset (30) dana od detaljno obrazloženog Koncedentovog pisanog obavještenja o propustu sa zahtjevom da ovaj bude otklonjen; s tim što ukoliko Sponzor započne sa preduzimanjem primjerenih

radnji na otklanjanju propusta u roku od tih trideset (30) dana i nakon toga savjesno nastavi sa otklanjanjem propusta, period otklanjanja će biti produžen za dodatnih devedeset (90) dana,

s tim što se nijedan od ovih događaja neće smatrati Kršenjem od strane sponzora, ukoliko je u cjelini ili djelimično posljedica kršenja ili propusta Koncedenta shodno odredbama Ugovora.

Član 8 Naknada savjetnika

8.1 Naknada savjetnika

- (a) Sponzor će platiti naknadu za uspjeh u iznosu od jedan milion pet stotina sedamdeset pet hiljada Eura (€ 1.575.000) IFC-u u roku od trideset (30) Dana od Dana zaključenja.
- (b) Sponzor će, po zahtjevu i uputstvima Koncedenta, zaključiti jedan ili više ugovora koji su razumno prihvatljivi za Sponzora, Koncedenta i tehničke, pravne, finansijske ili druge savjetnike Koncedenta i IFC-a na Projektu (u zavisnosti od slučaja) prema kom će se Sponzor obavezati da plati naknadu i troškove Koncedentovim i IFC-jevim tehničkim, pravnim, finansijskim ili drugim savjetnicima na Projektu (u zavisnosti od slučaja) u vezi sa Projektom koji je postao plativ od strane Koncedenta ili IFC-a (u zavisnosti od slučaja) od i nakon datuma na koji je Sponzor obaviješten od strane Koncedenta da je najpovoljniji ponuđač za Projekat, uključujući i sve naknade i troškove koji su nastali tokom pregovaranja bilo kojih izmjena Projektnih ugovora. Takav ugovor će, između ostalog, predvidjeti:
 - (i) da će naknade i troškovi tehničkih, pravnih, finansijskih ili drugih savjetnika Koncedenta i IFC-a na Projektu (u zavisnosti od slučaja) biti određeni posebnim ugovorima između Koncedenta ili IFC-a (u zavisnosti od slučaja) i relevantnog savjetnika;
 - (ii) da će tehnički, pravni, finansijski ili drugi savjetnici Koncedenta i IFC-a na Projektu (u zavisnosti od slučaja) dostaviti fakture Koncedentu ili IFC-u (kako je primjenjivo) za naknadu i troškove koji su nastali u vezi sa predstavljanjem Koncedenta ili IFC-a (u zavisnosti od slučaja) od strane savjetnika;
 - (iii) Koncedent ili IFC (u zavisnosti od slučaja) će odobriti ili uskratiti odobrenje za svaku fakturu (bez razmatranja od strane Sponzora), i izdati instrukcije Sponzoru za plaćanje za odobrene fakture;
 - (iv) Sponzor će platiti Koncedentovim ili IFC-jevim (u zavisnosti od slučaja) tehničkim, pravnim, finansijskim ili drugim savjetnicima na Projektu (u zavisnosti od slučaja) u skladu sa instrukcijama Koncedenta ili IFC-a za plaćanje (u

zavisnosti od slučaja) u roku od trideset (30) Dana od Sponzorovog prijema svake takve instrukcije za plaćanje; i

- (v) Koncedent ili IFC (u zavisnosti od slučaja) neće biti u obavezi da sadržaj faktura Koncedentovih ili IFC-jevih (u zavisnosti od slučaja), tehničkih, pravnih, finansijskih ili drugih savjetnika na Projektu (u zavisnosti od slučaja) saopšte Sponzoru ili da dostave kopije takvih faktura Sponzoru.

- (c) Koncedentovi i IFC-jevi tehnički, pravni, finansijski i drugi savjetnici na Projektu će ostati predstavnici i savjetnici Koncedenta ili IFC-a (u zavisnosti od slučaja) i nikakav odnos klijent-savjetnik ili klijent-advokat neće nastati između Sponzora i Koncedentovih i IFC-jevih tehničkih, pravnih, finansijskih i drugih savjetnika kao rezultat aranžmana za plaćanje koji je određen u Tački 8.1(a) ili 8.1(b).

- (d) U slučaju da plaćanja od strane Sponzora po osnovu troškova i naknada savjetnicima Koncedenta i tehničkim, pravnim, finansijskim ili drugim savjetnicima IFC-a, u skladu sa Tačkom 8.1 (b) prelaze iznos od pet stotina hiljada Eura (€ 500.000), onda će svaka od prvih dvadeset (20) Naknada po osnovu podjele prihoda biti umanjena za iznos obračunat u skladu sa Prilogom 3; s tim da Koncedent može, po sopstvenom nahođenju, izabrati da na Dan početka rada plati Sponzoru iznos za koji ti troškovi i naknade prelaze iznos od pet stotina hiljada Eura (€ 500.000), umjesto umanjenja prvih dvadeset (20) Naknada po osnovu podjele prihoda.

Član 9 Izjave i garancije

9.1 Izjave i garancije Sponzora

Sponzor izjavljuje i garantuje da:

- (a) je Sponzor propisno organizovan i da obavlja djelatnost u skladu sa zakonima [●];

- (b) je zaključenje, izvršenje i postupanje Sponzora po ovom Ugovoru odobreno svim potrebnim odlukama njegovih organa;

- (c) ovaj Ugovor je punovažno zaključen i isti predstavlja zakonsku i važeću obavezu Sponzora, koja može biti izvršena protiv njega u skladu sa njegovim odredbama, s tim što, u odnosu na izvršivost pravnih sredstava, važe ograničenja ustanovljena Propisima Crne Gore koji regulišu oblast, stečaja, insolventnosti, reorganizacije ili drugih sličnih propisa koji imaju uticaj na izvršivost prava povjerilaca i opštim principima pravičnosti;

- (d) zaključenje i ispunjenje Ugovora nije u suprotnosti sa bilo kojom odredbom, niti predstavlja kršenje bilo koje zaloge, hipoteke ili drugog bitnog ugovora koji obavezuje Sponzora ili bilo koje važeće naredbe bilo kog suda, ili bilo koje regulatorne agencije ili drugog tijela kome Sponzor podliježe;
- (e) zaključenje i ispunjenje Ugovora od strane Sponzora, poštovanje njegovih odredbi i realizacija Projekta nije niti će biti u suprotnosti, niti će imati za posljedicu, kršenje Osnivačkih akata Sponzora ili bilo koje odredbe, uslova ili norme bilo kog Propisa Crne Gore ili bilo koje dozvole, naredbe, podneska, privremene mjere, presude ili odluke bilo kog Državnog organa protiv Sponzora; i
- (f) tvrdnje sadržane u Tački 12.16(a) su istinite i tačne u odnosu na Sponzora.

9.2 Izjave i garancije Koncedenta

Koncedent izjavljuje i garantuje da:

- (a) ovaj Ugovor je punovažno zaključen od strane Koncedenta i isti predstavlja zakonsku i važeću obavezu Koncedenta, koja može biti izvršena protiv njega u skladu sa njegovim odredbama, a u odnosu na izvršivost pravnih ljekova, pod ograničenjem opštih principa pravičnosti;
- (b) zaključenje i ispunjenje Ugovora nije u suprotnosti sa bilo kojom odredbom, niti predstavlja kršenje neke odredbe bilo koje zaloge, hipoteke ili drugog bitnog ugovora koji obavezuje Koncedenta ili bilo koje važeće odluke bilo kog suda, ili bilo koje regulatorne agencije ili drugog tijela kome Koncedent podliježe; i
- (c) zaključenje i ispunjenje Ugovora od strane Koncedenta, poštovanje njegovih odredbi i realizacija Projekta nije, niti će biti u suprotnosti, niti će imati za posljedicu, kršenje bilo koje odredbe, uslova ili norme bilo kog Propisa Crne Gore ili bilo koje dozvole, naredbe, podneska, privremene mjere, presude ili odluke bilo kog Državnog organa protiv Koncedenta.
- (d) tvrdnje sadržane u Tački 12.16(a) su istinite i tačne u odnosu na Koncedenta.

Član 10 Ograničenje odgovornosti

10.1 Ograničenje odgovornosti

Osim ukoliko je drugačije izričito predviđeno u Ugovoru, nijedna Strana neće biti odgovorna drugoj Strani po osnovu ugovora, delikta, garancije, objektivne odgovornosti ili po bilo kom drugom pravnom institutu za bilo koje posredne, posljedične, sporedne,

kaznene ili primjerne štete. Nijedna Strana neće biti odgovorna drugoj Strani osim u skladu sa Ugovorom ili zbog njegovog kršenja; s tim što se ovom odredbom ne ustanovljava odricanje od prava jedne Strane prema drugoj u odnosu na pitanja koja nijesu vezana za ovaj Ugovor ili radnje kojima se ovaj Ugovor ne bavi.

Član 11 Rješavanje sporova

11.1 Obavještenje o sporu

U slučaju da između Strana nastane bilo kakav Spor, neslaganje ili potraživanje iz ili u vezi sa ovim Ugovorom ili njegovom povredom, raskidom ili punovažnošću, Strana koja želi da proglasi Spor dostaviće drugoj strani pisano obavještenje identifikujući sporno pitanje u razumnim detaljima.

11.2 Procedura rješavanja sporova

Nakon što jedna strana u skladu sa Tačkom 11.1 primi obavještenje o Spor u drugoj Strani kojim se identifikuje Spor u razumnim detaljima, Strane će u roku od dvadeset (20) Dana od dana prijema takvog obavještenja pokušati da u dobroj vjeri riješe Spor kroz pregovore zastupnika Strana. U slučaju da Strane ne uspiju da postignu dogovor u navedenom roku od dvadeset (20) Dana, ili u nekom dužem roku ukoliko se tako dogovore, Spor će biti riješen u skladu sa formalnom procedurom rješavanja Sporova opisanoj u Tački 11.3.

11.3 Arbitraža

- (a) Svaki Spor u skladu sa ovom Tačkom 11.3 će konačno biti riješen u skladu sa Arbitražnim pravilima Međunarodne trgovačke komore (“**Pravila MTK**”).
- (b) Jezik koji će se koristiti u arbitražnom postupku je engleski.
- (c) Osim ukoliko Strane drugačije ne dogovore, u postupku će arbitrirati tri (3) arbitra, koji će se birati tako što će svaka Strana izabrati po jednog (1) u roku koji je određen kao rok za izbor arbitra u Pravilima MTK i na taj način izabrana dva (2) arbitra će u roku od trideset (30) dana od izbora drugog arbitra izabrati trećeg (3-eg) arbitra.
- (d) Nijedan arbitar izabran u skladu sa ovom Tačkom 11.3 neće imati državljanstvo zemlje iz koje potiče ma koja Strana niti će nijedan arbitar biti akcionar, direktor, zaposleni, zastupnik, ili izvođač kao ni bivši akcionar, direktor, zaposleni, zastupnik ili izvođač bilo koje Strane.
- (e) Arbitražni postupak će se voditi u Beču, Austrija.

- (f) Strane su saglasne da će prikupljanje dokaza, prethodna saslušanja i ispitivanje svjedoka i stručnjaka ovlašćenih u skladu sa Pravilima MTK-a od strane arbitražnog suda biti tumačeno kao odobrenje bilo kojoj od Strana da zahtjeva dostavljanje dokumenata ili drugih informacija za koje se razumno očekuje da će voditi utvrđivanju dokaza koji su od značaja za bilo koji zahtjev ili odbranu u vezi Spora, uključujući i na sljedeće načine:
 - (i) do dvadeset pet (25) pisanih ispitivanja, uključujući sve zasebne pod-djelove;
 - (ii) do dvadeset pet (25) zahtjeva za priznanje;
 - (iii) zahtjeve za dostavljanje dokumenata, uključujući dostavljanje elektronski sačuvanih podataka u odgovarajućem elektronskom formatu; i
 - (iv) do deset (10) usmenih izjava datih pod zakletvom, uključujući izjave koje da pod zakletvom predstavnik koga je odredilo neko lice da kao njegov zastupnika svedoči o određenim pitanjima u njegovo ime.
- (g) Svaka Strana će upotrijebiti razumne napore (uključujući da isto zahtjeva u svakom ugovoru sa savjetnicima, zastupnicima i izvođačima) kako bi osigurali da njihovi savjetnici, zastupnici i izvođači budu na raspolaganju za davanje izjava pod zakletvom i za druge mehanizme utvrđivanja koji su predviđeni u Tački 11.3 (f).
- (h) Svaka Strana će biti odgovorna za svoje pravne i druge povezane troškove u vezi sa arbitražom.
- (i) Odluka arbitara je konačna i obavezujuća za Strane i protiv te odluke nije dozvoljena žalba.
- (j) Svaka Strana može bilo kom nadležnom sudu podnijeti zahtjev za priznanje arbitražne odluke.
- (k) Arbitražna presuda će glasiti i biće plativa u iznosu u Eurima i biće izražena u bruto iznosu koji obuhvata Porez, osim ukoliko bi iznos koji je plativ po osnovu presude već uključivao Porez koji je plaćen u redovnom toku.
- (l) Strane se odriču svojih prava na potraživanje ili naknadu i arbitri neće dosuditi bilo kakvu kaznenu, višestruku ili kakvu drugu primjernu štetu, bilo po zakonu ili sudskoj praksi (osim u mjeri u kojoj je takva šteta dosuđena trećem licu i predmet je raspodjele između Strana).

11.4 Povezani Sporovi

- (a) Arbitražni tribunal može spojiti arbitražu koja proističe ili se odnosi na ovaj Ugovor sa svakom arbitražom koja proizilazi ili se odnosi na jedan ili više

Projektih ugovora ukoliko predmet Spora proizilazi iz ili je u vezi sa bitno istim činjenicama ili poslovima. Tako spojeni arbitražni postupak riješiće arbitražni tribunal koji je izabran u arbitražnom postupku koji je prvi započet.

- (b) Osim ukoliko je drugačije predviđeno u Tački 11.2, pravo Strana da nastave sa rješavanjem Spora shodno Tački 11.2 biće nezavisno od njihovog prava, ili prava povezanih lica, da nastave sa rješavanjem Spora po bilo kom drugom Projektnom ugovoru. Bez obzira na naprijed navedeno ili bilo šta suprotno u ovom Ugovoru, konačna odluka u Sporu po i u skladu sa bilo kojim Projektim ugovorom predstavljaće konačno i obavezujuće rješenje tog pitanja, mutatis mutandis, za obaveze Sponzora ili Koncedenta iz Ugovora.

11.5 Nastavak obaveza

U toku trajanja Spora nijedna Strana nije oslobođena dužnosti ispunjavanja obaveza iz Ugovora.

11.6 Imunitet; Nadležnost

- (a) Koncedent je bezuslovno i neopozivo saglasan da potpisivanje i izvršenje Ugovora s njegove strane, predstavlja njegovu privatnu i komercijalnu radnju. Koncedent se ovime neopozivo i bezuslovno:
 - (i) saglašava da u slučaju pokretanja bilo kakvog postupka protiv Koncedenta ili njegovih sredstava, a koja nijesu Zaštićena imovina, u bilo kojoj jurisdikciji u vezi sa ovim Ugovorom ili nekom transakcijom predviđenom ovim Ugovorom, neće biti podniet bilo kakav zahtjev za imunitetom od takvog postupka od strane ili u ime Koncedenta u odnosu na njega ili bilo koje njegovo sredstvo (izuzimajući Zaštićenu imovinu);
 - (ii) odriče prava na imunitet koji sada ima on sam ili neko od njegovih sredstava (izuzimajući Zaštićenu imovinu) ili koje može imati u budućnosti u bilo kojoj jurisdikciji u vezi sa bilo kojim takvim postupkom; i
 - (iii) saglašava sa izvršenjem svih presuda protiv njega u takvom postupku u svim jurisdikcijama, sa upotrebom svih pravnih lijekova i svih radnji u vezi takvih postupaka (uključujući davanje i izvršenje nad ili u vezi cjelokupne njihove imovine, izuzev Zaštićene imovine) bez obzira na njihovu upotrebu ili namjeravanu upotrebu.
- (b) Sponzor se ovime neopozivo i bezuslovno:

- (i) saglašava sa nadležnošću bilo kog nadležnog suda, u vezi sa njim i bilo kojim dijelom i svim njegovim sredstvima i imovinom koju posjeduje ili koju može kasnije steći, za bilo koji zahtjev koji podnese Koncedent radi izvršenja bilo koje presude ili odluke arbitra koji je valjano izabran u skladu sa ovim Ugovorom u cilju rješavanja Spora između Strana. Sponzor se odriče prava na prigovor koji može imati sada ili u budućnosti u pogledu mjesta preduzimanja bilo kog zahtjeva ili postupka kao što je usaglašeno u ovoj Tački 11.6 (b), a naročito se odriče prigovora da je takav zahtjev ili postupak pokrenut pred neodgovarajućim forumom i saglasan je da ne pokreće i ne ističe navedeno;
- (ii) saglašava da proces u svakoj takvoj radnji ili proceduri može biti sproveden na svaki način koji je dozvoljen po mjerodavnom pravu naprijed navedenog suda; i
- (iii) odriče bilo kog i svih prava koja može imati u izvršenju presude ili potraživanja na Zaštićenoj imovini pred bilo kojim nadležnim sudom.

Član 12 Razno

12.1 Obavještenja

- (a) Sva obavještenja i ostala komunikacija koju je Strana obavezna da dostavi ili joj je dozvoljeno da dostavi (uključujući račune koje je potrebno ili dozvoljeno dostaviti po ovom Ugovoru) biće sačinjena u pisanoj formi i biće dostavljena ili lično ili preko kurirske službe ili će biti poslata faksom ili elektronskom poštom na adresu ili broj druge Strane koji je naveden u daljem tekstu:

Za Sponzora:

Na ruke:

Faks:

E-mail:

sa primjerkom za:

Na ruke:

Faks:

E-mail:

Za Koncedenta:

Na ruke:
Faks:
E-mail:

sa primjerkom za :

Na ruke:
Faks:
E-mail:

s tim što, Strana može promijeniti adresu na koju se šalju obavještenja, nakon prethodnog pisanog obavještenja drugoj Strani u roku od trideset (30) Dana u skladu sa ovom Tačkom 12.1.

- (b) Nijedno obavještenje ni ostala komunikacija neće proizvoditi dejstvo dok ne bude primljena ili dok se ne bude smatrala primljenom od Strane kojoj je namjenjena:
- (i) kada je dostavljena, u slučaju lične dostave;
 - (ii) tri (3) Radna dana od dana kada je poslata, ukoliko se šalje međunarodnom kurirskom službom;
 - (iii) nakon slanja, ukoliko je poslata faksom, u skladu sa potvrdom o neprekinutom prijemu i ukoliko je primjerak poslat najkasnije narednog Radnog dana primaocu međunarodnom kurirskom službom ili je lično dostavljena; ili
 - (iv) nakon slanja, ukoliko je poslata elektronskom poštom, ukoliko je primjerak poslat najkasnije narednog Radnog dana primaocu međunarodnom kurirskom službom ili je lično dostavljen.

12.2 Izmjene

Izmjene Ugovora proizvodiće dejstvo i obavezivaće Strane samo ukoliko budu sačinjene u pisanoj formi i ako ih budu potpisali ovlašćeni zastupnici svake Strane.

12.3 Produženo važenje

Po isteku Ugovora ili u slučaju ranijeg raskida Ugovora, sve obaveze, izjave i garancije sadržane u ovom Ugovoru prestaju da važe i da proizvode dejstvo i Strane nemaju nikakvih daljih obaveza ili odgovornosti po osnovu Ugovora, osim onih obaveza i odgovornosti koje su proistekle prije i ostale neizmijenjene do dana isteka ili raskida Ugovora.

12.4 Koristi trećih lica

Osim prava koja su izričito ustanovljena u korist Zajmodavca, i Koncedentovih i IFC-ovih tehničkih, pravnih, finansijskih ili drugih savjetnika na Projektu, ovaj Ugovor je sačinjen isključivo u korist Strana i nijedna odredba Ugovora neće biti tumačena tako da u korist bilo kog Lica koje nije Strana ustanovljava neka prava, ili dužnost prema njemu, ili nivo pažnje prema njemu ili bilo kakvu odgovornost prema njemu.

12.5 Nepostojanje odricanja

Nijedna Strana neće biti oslobođena od posljedica kršenja ili nepridržavanja bilo koje odredbe Ugovora osim uz izričitu pisanu saglasnost druge Strane. Oslobođanje dato od bilo koje Strane za bilo koje kršenje učinjeno od bilo koje druge Strane neće biti tumačeno kao odricanje od bilo kog drugog ili daljeg kršenja sličnog ili drugačijeg karaktera.

12.6 Odnos između Strana

- (a) Ovaj Ugovor se neće tumačiti niti je sačinjen u cilju osnivanja udruženja, zajedničkog ulaganja, ili ortakluka između Strana niti da nametne bilo kojoj Strani ortačku obavezu ili kakvu odgovornost.
- (b) Nijedna Strana nema pravo ni ovlašćenje da zaključi ugovor ili da preuzme obavezu, da preduzima radnje u ime druge Strane, ili da bude njen zastupnik ili predstavnik, ili da na drugi način obaveže drugu Stranu i nijedna Strana neće sebe predstavljati trećoj strani kao da ima takvo pravo ili ovlašćenje.

12.7 Troškovi Strana

Osim ukoliko je drugačije ugovoreno u Tački 8.1 ili kako može biti drugačije ugovoreno u bilo kom drugom Projektom ugovoru, svi troškovi svake Strane, uključujući troškove i naknade zastupnika, predstavnika, savjetnika i revizora koje su Strane angažovale, a u vezi sa pripremom Ugovora i realizacijom Projekta, snosiće ona Strana koja je bila izložena takvom trošku, a druga Strana nema nikakvih obaveza po tom osnovu.

12.8 Saglasnost

Osim ukoliko je drugačije predviđeno u ovom Ugovoru, kadgod je jednoj Strani potrebna saglasnost ili odobrenje druge Strane, takva saglasnost ili odobrenje neće biti bez razloga odbijena niti data sa zakašnjenjem.

12.9 Jezik

Ovaj Ugovor je sačinjen na engleskom i crnogorskom jeziku. U slučaju nesaglasnosti između engleske i crnogorske verzije, mjerodavna će biti verzija na engleskom jeziku. Sva obavještenja, potvrde i druga dokumentacija i komunikacija koju daje Državni organ u skladu sa Propisima Crne Gore ili koja se predaje Državnom organu u skladu sa Propisima Crne Gore biće na crnogorskom jeziku.

12.10 Mjerodavno pravo

Ovaj Ugovor je sačinjen u skladu i na njega se primjenjuju Propisi Crne Gore.

12.11 Cjelokupnost Ugovora

Ovaj Ugovor je potpuni i konačan izraz saglasnosti između Strana po pitanjima sadržanim u ovom Ugovoru. Izuzimajući ostale Projektne ugovore i sporazume i drugu komunikaciju koja je u skladu sa njima potrebna, sve pisane i usmene izjave, sporazumi, ponude, ili druga komunikacija bilo koje vrste između Strana u vezi sa ovim Projektom, a prije zaključenja Ugovora su ovime derogirane i stavljene van snage.

12.12 Ustupanje

- (a) Sponzor neće ovaj Ugovor ustupiti drugoj strani bez prethodne pisane saglasnosti Koncedenta, s tim što Sponzor može ustanoviti sredstva obezbjeđenja na svojim pravima iz Ugovora u korist Zajmodavca kao i u korist svake finansijske institucije ili institucija koje učestvuju u finansiranju Projekta.
- (b) Koncedent neće ustupiti ovaj Ugovor bez prethodne pisane saglasnosti Sponzora.
- (c) Ovaj Ugovor obavezuje i iz njega proističu prava u korist Strana i svakog njihovog sledbenika ili Lica na koje ustupe ovaj Ugovor, na taj način što stiču prava iz Ugovora u skladu sa Tačkom 12.12(a) i Tačkom 12.12(b).
- (d) Svako ustupanje koje je suprotno ovoj Tački 12.12 biće ništavo.

12.13 Povjerljivost

- (a) Ovaj Ugovor i sve informacije koje su otkrivene u Ugovoru ili u vezi sa njim smatraće se povjerljivim i u skladu sa Tačkom 12.13 (c) i nijedna Strana neće takve informacije otkriti dijelom ili u cjelini bez prethodne saglasnosti druge Strane.
- (b) Ova obaveza se ne primjenjuje na informacije koje su (kada su korišćene ili otkrivene) bile dostupne javnosti, ali ne kao rezultat kršenja Ugovora, ili koje je Strana na zakonit način saznala ili je mogla saznati

- (c) Bez obzira na odredbe Tačke 12.13 (a), nijedna Strana neće biti obavezna da pribavi prethodnu saglasnost druge Strane u vezi sa otkrivanjem informacija:
- (i) svojim direktorima i zaposlenima i Povezanim licima te Strane, s tim da će ta Strana upotrijebiti razumne napore kako bi obezbjedila da ta Povezana lica otkrivenu informaciju čuvaju kao povjerljivu pod istim uslovima predviđenim u ovoj Tački 12.13;
 - (ii) Licima koja je ta Strana profesionalno angažovala ili koja su angažovana u ime te Strane, s tim što će ta Strana zahtijevati od tih Lica da preuzmu obavezu da takve informacije čuvaju kao povjerljive i ta Strana će upotrijebiti razumne napore kako bi osigurala da ta Lica ispoštuju ovu obavezu;
 - (iii) državnoj službi ili bilo kojoj državnoj ili regulatornoj agenciji u onoj jurisdikciji pod koju potpada ta Strana ali samo u onoj mjeri u kojoj prema zakonu postoji obaveza otkrivanja informacije;
 - (iv) sljedećim licima:
 - (A) bilo kojoj kreditnoj ili drugoj finansijskoj instituciji u vezi sa finansiranjem poslovanja te Strane; ili
 - (B) bilo kom Licu koje se ponaša u dobroj vjeri a na koje Strana koja otkriva informaciju namjerava da prenese u cjelini ili dijelom svoja prava i pogodnosti po osnovu Ugovora,ali (u svakom od slučajeva) samo u onoj mjeri koja je obavezna u vezi sa dobijanjem takvog finansiranja ili u vezi sa predloženim prenosom i pod uslovom da se ta institucija ili potencijalni sledbenik prethodno saglasi sa tom Stranom da preuzme obavezu čuvanja povjerljivih informacija pod uslovima koji su bitno isti onima predviđenim ovom Tačkom 12.13;
 - (v) Nezavisnoj komisiji ili arbitru izabranom prema odredbama Ugovora; ili
 - (vi) u skladu sa Propisima Crne Gore.

12.14 Nepostojanje odgovornosti za pregled

Pregled ili odobrenje koje da neka Strana po pitanju nekog sporazuma, dokumenta, instrumenta, crteža, specifikacija, ili projekta koje predloži druga Strana, odnosno kontrola koju vrši jedna Strana u skladu sa ovim Ugovorom ne oslobađa drugu Stranu od odgovornosti koju bi inače imala u slučaju svoje nepažnje u pripremi takvog sporazuma, dokumenta, crteža, specifikacije ili projekta ili za izvršenja tih radova ili za nepoštovanje mjerodavnih Propisa Crne Gore u vezi sa tim, ili za izvršenje takvih obaveza Strane po osnovu Ugovora niti će prva Strana biti odgovorna drugoj Strani niti bilo kom Licu za

pregled ili odobrenje sporazuma, dokumenta, instrumenta, crteža, specifikacije, ili projekta ili takvu kontrolu.

12.15 Specifično ispunjenje

Ukoliko neka odredba Ugovora ne bude izvršena u skladu sa njegovim odredbama Strane će, u najvećoj mogućoj mjeri dozvoljenoj Propisima Crne Gore, imati pravo na specifično ispunjenje odredaba Ugovora, bez obaveze da dokazuju neadekvatnost novčane naknade štete.

12.16 Tvrđenje

- (a) Ni Sponzor ni Koncedent nijesu, direktno ili preko svojih zastupnika, umiješani u Praksu korupcije, Prevarnu praksu, Praksu dogovaranja, Praksu prinude ili Praksu ometanja u konkurenciji za ovaj Ugovor, tokom pregovaranja ili zaključenja bilo kog Projektnog ugovora, ili na drugi način u vezi sa ovim Projektom.
- (b) Sponzor i Koncedent se obavezuju, svaki u svoje ime, da neće direktno ili preko svojih zastupnika, biti umiješani u Praksu korupcije, Prevarnu praksu, Praksu dogovaranja, Praksu prinude ili Praksu ometanja u izvršenju bilo kog Projektnog ugovora ili na drugi način u vezi sa ovim Projektom.
- (c) Sponzor je u pisanoj formi u cjelosti predočio Koncedentu sve provizije, naknade posrednika i ostale troškove i naknade (izuzimajući naknade koje se za pružene usluge isplaćuju zaposlenima kod Sponzora) koje su isplaćene ili se plaćaju bilo kom Licu u ili izvan Crne Gore u vezi sa Projektom.
- (d) Sponzor prihvata punu i objektivnu odgovornost u slučaju davanja lažnih izjava, nepotpunog otkrivanja informacija, pogrešnog predstavljanja činjenica ili preduzimanja bilo koje aktivnosti na način koji osujećuje svrhu izjava i garancija sadržanih u ovom Ugovoru i izjava koje je prema Ugovoru obavezan dati. Sponzor je saglasan da će svaki ugovor, saglasnost, odobrenje, pravo, korist, privilegija ili druga obaveza ili korist stečena na goreopisani način biti ništava, pri tom ne dovodeći u pitanje ostala prava i sredstva koja ima Koncedent.

12.17 Primjerci Ugovora

Ovaj Ugovor je zaključen u osam (8) originalnih primjeraka, dva (2) primjerka za Sponzora i šest (6) primjeraka za Koncedenta, od kojih će svaki primjerak koji Strane potpišu predstavljati original, ali će svi zajedno predstavljati jedan isti dokument.

12.18 Dalja uvjeravanja

Strane će zaključiti sve dokumente koji su u razumnoj mjeri neophodni da bi se ostvarila svrha Ugovora. Nijedna Strana neće bez prethodne pisane saglasnosti druge Strane preduzeti ili propustiti da preduzme radnju za koju se razumno može očekivati da će da onemogućiti ili značajno ometi, ometa ili dovede do kašnjenja u realizaciji Projekta.

12.19 Razdvojenost

Ukoliko sud ili drugi nadležni organ utvrdi da je neka odredba Ugovora nevažeća, ništava, protivzakonita, neizvršiva ili protivna javnom poretku, to neće uticati ni na koji način na ostale odredbe Ugovora i te ostale odredbe će ostati na snazi.

12.20 Djelimična nevažnost

Nezakonitost, nevažnost ili neizvršivost bilo koje odredbe Ugovora u cjelini ili jednom dijelu prema zakonu neke jurisdikcije neće uticati:

- (a) na njihovu zakonitost, validnost ili izvršivost prema zakonu druge jurisdikcije;
- (b) na zakonitost drugih odredaba Ugovora.

KAO POTVRDU NAPRIJED NAVEDENOG, Strane su zaključile ovaj Ugovor u Podgorici, Crna Gora, navedenog dana.

Koncedent

Od strane: _____

Ime: _____

Funkcija: _____

[Sponzor]

Od strane: _____

Ime: _____

Funkcija: _____

Prilog 1 Definicije

Gdje god se u tekstu Ugovora koriste sljedeći termini sa velikim početnim slovom, imaće sljedeće značenje:

„Povezana lica“ – U odnosu na neko Lice, bilo koje drugo Lice koje, direktno ili indirektno, preko jednog ili više posrednika, kontroliše, je pod kontrolom, ili je pod zajedničkom kontrolom sa tim Licem. Za potrebe ove definicije, „kontrola“ (uključujući, sa povezanim značenjima, izraze „kontrolišući“, „pod zajedničkom kontrolom sa“ i „kontrolisan od strane“), kako je ovaj pojam korišćen u odnosu na bilo koju Lice, znači posjedovanje, direktno ili indirektno, moći da se usmjeri ili obezbjedi usmjerenje menadžmenta ili radnje takvog Lica, bilo putem vlasništva nad akcijama ili drugom vrstom vlasničkog učešća, putem ugovora, ili na drugi način.

„Ugovor“ – Ima značenje koje je dato ovom terminu u uvodnoj odredbi.

„Ugovor o upravljanju i korišćenju prenosne mreže“ – Ugovor pod tim imenom se zaključuje između Koncesionara i CGES-a u odnosu na prenos, upravljanje i korišćenje Prenosne mreže.

„Radni dan“ – Svaki Dan osim subote, nedjelje, ili dana na koji je poslovnim bankama u Podgorici, Crna Gora zakonski dozvoljeno da ne rade.

„CGES“ – Crnogorski elektroprenosni sistem AD Podgorica, privredno društvo za prenos električne energije u Crnoj Gori i operator prenosnog sistema Crne Gore i bilo koje drugo Lice koje u bilo kom trenutku bude obavljalo ulogu operatora prenosnog sistema Crne Gore.

„Dan početka rada“ - Ima značenje koje je dato u Ugovoru o koncesiji.

„Praksa prinude“ – Ima značenje dato ovom pojmu u Ugovoru o koncesiji.

„Praksa dogovaranja“ – Ima značenje dato ovom pojmu u Ugovoru o koncesiji.

„Društvo“ – Ima značenje koje je dato u Ugovoru o koncesiji.

„Ugovor o koncesiji“ – Ugovor o koncesiji zaključen između Koncedenta i Sponzora na Dan zaključenja u vezi sa Projektom koji će biti noviran na Društvo u skladu sa svojim odredbama.

„Koncesioni period“ – Ima značenje koje je dato u Ugovoru o koncesiji.

„Koncesionar“ – Ima značenje koje je dato u Ugovoru o koncesiji.

„Praksa korupcije“ – Ima značenje dato ovom pojmu u Ugovoru o koncesiji.

„Osnivački akti“ – U odnosu na bilo koje Lice:

- (a) sva organizaciona i upravljačka dokumenta, uključujući sve dokumente usvojene ili registrovane u vezi sa formiranjem, osnivanjem ili organizovanjem takvog Lica;
- (b) svi akcionarski ugovori, sporazumi o glasanju, sporazumi o povjeravanju prava na glasanje, ugovori o osnivanju privrednog društva, ugovori o zajedničkom ulaganju, ugovori o upisu prava, ili drugi ugovori ili dokumenti koji se odnose na organizovanje, upravljanje, ili rad bilo kog Lica ili koji se odnose na prava, dužnosti i obaveze imaoča bilo kog vlasničkog udjela u bilo kom Licu; i
- (c) bilo koja izmjena ili dopuna bilo čega od prethodno navedenog.

„Garancija izgradnje“ – Ima značenje koje je dato u Tački 6.5(a).

„Slučaj povlačenja garancije izgradnje“ – Slučaj koji se identifikuje kao Slučaj povlačenja garancije izgradnje iz Tačke 6.5(a).

„Dan“ – Period od dvadeset četiri (24) sata, koji počinje u 00:00 svakog dana, pri čemu će termin „Dnevno” biti shodno tumačen.

„Spor“ – Svaki spor, nesporazum ili razlika koja nastane iz ili u vezi sa ovim Ugovorom, uključujući svaki spor ili razliku koja se odnosi na postojanje, zakonitost, punovažnost, ili izvršivost Ugovora ili bilo koje njegove odredbe ili izvršenje Strana po bilo kojoj odredbi Ugovora.

„Euro“ ili „€“ – Jedinstvena valuta nekih država članica Evropske Unije.

„Dan zaključenja“ – Ima značenje dato ovom pojmu u uvodnoj odredbi.

„Finansijsko zatvaranje“ – Ima značenje koje je dato u Ugovoru o koncesiji.

„Finansijska dokumenta“ – Ima značenje koje je dato u Ugovoru o koncesiji

„Garancija finansiranja i eksproprijacije“ – Ima značenje koje je dato u Tački 6.2;

“Iznos garancije finansiranja i eksproprijacije” – [\bullet] Eura (€[\bullet])².

„Slučaj povlačenja garancije finansiranja i eksproprijacije“ – Okolnosti koje su određene kao Slučajevi povlačenja Garancije finansiranja i eksproprijacije u Tački 6.4

² Iznos garancije finansiranja i eksproprijacije biće jednak zbiru: (a) iznosa od pet miliona Eura (€ 5.000.000) plus procijenjeni troškovi eksproprijacije zemljišta koje Koncedent mora da ekspropriše. Iznos Garancije finansiranja i eksproprijacije će se obračunati na osnovu tehničke ponude koji je podnijeta od strane Najpovoljnijeg ponuđača i biće uključen u Ugovor o podršci sponzora kao utvrđen iznos prije potpisivanja.

„Prevarna praksa” – Ima značenje dato ovom pojmu u Ugovoru o koncesiji.

„Koncedent“ – Ima značenje dato ovom pojmu u uvodnoj odredbi.

„Pravila MTK“ – Ima značenje dato u Tački 11.3(a).

„IFC“ – Međunarodna finansijska korporacija.

„Potopljeno zemljište“ – Ima značenje koje je dato u Ugovoru o koncesiji.

„Propisi Crne Gore“ – Znači:

(a) zakoni Crne Gore, sporazumi, uredbe, normatvi, pravilnici, naredbe, odluke, sudske odluke, obavještenja, ili druge slične akte izdate od strane bilo kog Državnog organa, i

(b) „*acquis communautaire* o energetici“ i „*acquis communautaire* o životnoj sredini“ određen Sporazumom o energetske zajednici, samo u mjeri u kojoj statuti, norme, pravilnici, naredbe, uredbe i propisi Crne Gore ne uređuju ili na drugi način regulišu bilo koje pitanje koje je uređeno ili na drugi način regulisano putem *acquis communautaire* o energetici ili *acquis communautaire* o životnoj sredini;

uz njihove moguće izmjene, dopune, zamjene, reinterpretacije od strane Državnog organa, ili druge izmjene u nekom trenutku.

„Vodeći član“ – Ima značenje dato u Pretkvalifikacionom dokumentu.

„Zajmodavac“ – Ima značenje koje je dato u Ugovoru o koncesiji.

„Mjesec“ – Kalendarski mjesec po Gregorijanskom kalendaru.

„HE na Morači“ - Kaskada hidroelektrana koje će se nalaziti na rijeci Morači, što je detaljnije opisano u Ugovoru o koncesiji.

„Praksa ometanja” - Ima značenje koje je dato u Ugovoru o koncesiji.

„Prenosna mreža“ – Ima značenje koje je dato u Ugovoru o koncesiji.

„Obavještenje o zahtjevu“ – Ima značenje koje je dato u Tački 4.1

„Ugovor o novaciji“ - Ima značenje koje je dato u Ugovoru o koncesiji.

„Vlasnički interes“ –Bilo koji vlasnički interes nad Društvom koji uključuje glasačka prava ili druga prava upravljanja i kontrole, i bilo koje hartije od vrednosti Društva koje su zamjenjive u takav vlasnički interes po volji njihovog imaoca.

„Strana“ ili „Strane“ – Ima značenje koje je dato u uvodnoj odredbi.

„Lice“ – Bilo koje fizičko lice, privredno društvo, ortakluk, zajedničko ulaganje, udruženje, trust, organizacije bez svojstva privrednog društva, Državni organ ili društvo sa ograničenom odgovornošću.

„Prekvalifikacioni dokument“ – Javni poziv za prekvalifikaciju od 26. februara 2010. godine i Prekvalifikaciona dokumentacija u vezi sa Projektom.

„Projekat“ - Ima značenje koje je dato u preambuli.

„Projektni ugovori“ – Ima značenje koje je dato u Ugovoru o koncesiji.

„Projektni objekat“ ili „Projektni objekti“ – Ima značenje koje je dato u Ugovoru o koncesiji.

„Projektni put“ – Ima značenje koje je dato u Ugovoru o koncesiji.

„Zaštićena imovina“ – Ima značenje koje je dato u Ugovoru o koncesiji.

„Državni organ“ – Znači bilo šta od navedenog:

- (a) Koncedent, bilo koji njegov organ, bilo koji lokalni vladin organ sa nadležnošću nad Društvom ili Sponzorom, Projektom ili nekim dijelom;
- (b) bilo koji organ, tijelo, agencija ili pravosudni organ Koncedenta;
- (c) sudovi Crne Gore; ili
- (d) komisija ili nezavisno regulatorno tijelo koje ima nadležnost nad Društvom, Sponzorom, Projektom ili nekim dijelom.

„Kvalifikovana banka“ – Poslovna banka rangirana na nivou ili iznad Kvalifikovanog minimalnog bankovnog rejtinga po kriterijumu dugoročnih obaveza po osnovu neobezbijeđenih kredita u Eurima i koja nije uključena u bilo koju bitnu parnicu sa Koncedentom ili Državnim organom.

„Kvalifikovani minimalni bankovni rejting“ – Rejting barem AA od strane S&P ili ekvivalent druge međunarodno priznate vodeće ustanove za kreditni rejting.

„Slučaj povlačenja usljed propusta zamjene“ – Bilo koji događaj, uslov ili okolnost koji se identifikuje u Tački 6.7 koji daju pravo Koncedentu da povuče Garanciju finansiranja i eksproprijacije ili Garanciju izgradnje.

„Zahtijevani dan početka rada“ – Ima značenje koje je dato u Ugovoru o koncesiji.

„Naknada po osnovu podjele prihoda“ – Ima značenje koje je dato u Ugovoru o koncesiji.

„Sponzor“ – Ima značenje koje je dato u uvodnoj odredbi.

„Kršenje od strane sponzora“ – Ima značenje koje je dato u Tački 7.1.

„Porez“ - Ima značenje koje je dato u Ugovoru o koncesiji.

„Tehnički član“ – Ima značenje dato u Pretkvalifikacionom dokumentu.

„Period“ – Ima značenje koje je dato u Tački 2.1.

Prilog 2

Odredbe o Garanciji finansiranja i eksproprijacije i Garanciji izgradnje

Garancija finansiranja i eksproprijacije i Garancija izgradnje će:

1. imenovati Koncedenta kao korisnika istih;
2. imati rok važenja ne kraći od jedne (1) godine;
3. moći da se vuče na prvi poziv, po dostavljanju zahtjeva i obavještenja izdavaocu o nastanku Slučaja povlačenja garancije finansiranja i eksproprijacije ili Slučaja povlačenja garancije izgradnje ili Slučaja povlačenja usljed propusta zamjene;
4. predvidjeti, sa stanovišta Koncedenta, izvodljive i praktične procedure povlačenja; s tim što, iste neće sadržati bilo koji uslov za povlačenje osim potvrde izdavaoca da je bilo koja isprava o povlačenju koju je potrebno dostaviti u vezi sa povlačenjem, *prima facie* u skladu sa zahtjevima Garancije finansiranja i eksproprijacije ili Garancije izgradnje (u zavisnosti od slučaja);
5. biti izdate od strane Kvalifikovane banke (ili njene filijale) sa sjedištem u Evropskoj uniji i moći će da se vuče u Evropskoj uniji ili bilo kojoj drugoj lokaciji koju Koncedent odobri;
6. predviđati da korisnik istih može učiniti više povlačenja po njima; i
7. izričito navoditi da se na njih primenjuju Jednoobrazna pravila za garancije na prvi poziv izdata od strane Međunarodne trgovinske komore i propisima Crne Gore, u mjeri u kojoj to nije u suprotnosti sa Jednoobraznim pravilima za garancije na prvi poziv.

Garancija finansiranja i eksproprijacije, pored ispunjenja gore navedenih zahtjeva, će:

1. imati maksimalni mogući iznos povlačenja jednak Iznosu garancije finansiranja i eksproprijacije; i
2. biti u razumno zadovoljavajućoj formi za Koncedenta; s tim što, bankarska garancija na prvi poziv sačinjena u formi garancije na prvi poziv priloženoj kao Aneks 1 ovog Priloga 2, koja ispunjava druge kriterijume koji su ovdje postavljeni, ispunjava zahtjeve u pogledu forme Garancije finansiranja i eksproprijacije.

Garancija izgradnje, pored ispunjenja gore navedenih zahtjeva, će:

1. imati maksimalni mogući iznos povlačenja jednak pedeset miliona Eura (50.000.000 €); i

2. biti u razumno zadovoljavajućoj formi za Koncedenta; s tim što, bankarska garancija na prvi poziv sačinjena u formi garancije na prvi poziv priloženoj kao Aneks 2 ovog Priloga 2, koja ispunjava druge kriterijume koji su ovdje postavljeni, ispunjava zahtjeve u pogledu forme Garancije izgradnje.

Aneks 1 Priloga 2
Forma Garancije finansiranja i eksproprijacije

[Na memorandumu Banke izdavaoca]

GARANCIJA NA PRVI POZIV

Država Crna Gora

[•]

[•], Crna Gora

Korisnik: Država Crna Gora

Predmet: Garancija finansiranja i eksproprijacije br. [•]

Pozivamo se na Ugovor o podršci sponzora od [•] (sa svim eventualnim izmjenama "Ugovor o podršci sponzora") između [Sponzor] ("Nalogodavac") i Korisnika.

Obaviješteni smo da je Nalogodavac u skladu sa Ugovorom o podršci sponzora dužan da Korisniku preda bankarsku garanciju finansiranja i eksproprijacije („Garancija“).

Na zahtjev Nalogodavca, [•] ("Banka") se ovime neopozivo obavezuje da plati Korisniku ili njegovom upućeniku bilo koji iznos ili iznose koji u zbiru ne prelaze ukupan iznos od [•]Eura (€ [•]) ("Iznos garancije") po Bančinom prijemu u njenim prostorijama pisanog zahtjeva Korisnika ili njegovog upućenika i pisane izjave Korisnika ili njegovog upućenika u kojoj se navodi:

- (a) da je Nalogodavac prekršio svoje obaveze iz Ugovora o podršci sponzora;
- (b) u čemu se sastoji kršenje obaveze od strane Nalogodavca; i
- (c) iznos Korisnikovog zahtjeva koji ne prevazilazi Iznos garancije umanjen za iznos koji je eventualno Korisnik prethodno povukao.

Svaki zahtjev za plaćanje mora biti propisno potpisan od strane: (a) Korisnika ili njegovog ovlašćenog zastupnika ili zaposlenog ili, (b) njegovog upućenika ili njegovog ovlašćenog zastupnika ili zaposlenog.

Banka ovim putem: (i) potvrđuje Korisnikovo pravo povlačenja pod uslovima ove Garancije, (ii) potvrđuje da ni Banka, ni Nalogodavac ne mogu da stave van snage ovu Garanciju prije označenog datuma isteka njenog važenja bez pisane saglasnosti Korisnika i (iii) preuzima obavezu da uvaži zahtjev Korisnika u skladu sa ovom Garancijom u mjeri u kojoj je takav zahtjev u skladu sa zahtjevima predviđenim ovom Garancijom, te da izvrši plaćanje u vezi s tim zahtjevom direktno Korisniku.

Ukoliko Korisnik ili njegov upućenik podnese zahtjev za plaćanje Banci do 10:00 časova prijepodne po lokalnom vremenu na dan kada Banka radi (svaki takav dan “**Radni dan**”) u skladu sa odredbama ove Garancije, Banka će uvažiti isti izvršenjem plaćanja Korisniku ili njegovom upućeniku iz odmah dostupnih sredstava, u skladu sa Korisnikovim instrukcijama za plaćanje i bez ograničenja, uslovljavanja, ispitivanja ili prava na prigovor sa Bančine strane, bez obavještenja Nalogodavca prije takvog plaćanja i bez obzira na bilo koja uslovljavanja, zahtjeve ili prigovore Nalogodavca ili bilo koje strane, i bez potrebe da Korisnik dalje obrazlaže takav zahtjev, do 16:00 časova popodne po lokalnom vremenu na taj Radni dan, a u suprotnom Banka će uvažiti Korisnikov zahtjev za plaćanje do 10:00 časova prijepodne po lokalnom vremenu sljedećeg Radnog dana.

Ova Garancija ističe [●]. Shodno tome, svaki zahtjev za plaćanje po ovoj Garanciji Banka mora primiti do tog dana ili na taj dan. Ni Banka ni Nalogodavac ne mogu okončati važenje ove Garancije prije navedenog datuma isteka važenja bez pisane saglasnosti Korisnika.

Iznos garancije može biti umanjen po Bančinom prijemu pisanog zahtjeva propisno potpisanog od strane Korisnika u kom se navodi iznos za koji Korisnik zahtijeva da se Iznos garancije umanji.

Ova Garancija podliježe Jednoobraznim pravilima za garancije na prvi poziv izdatih od strane Međunarodne trgovinske komore i propisima Crne Gore, u mjeri u kojoj to nije u suprotnosti sa Jednoobraznim pravilima za garancije na prvi poziv .

[BANKA IZDAVALAC]

Od: _____
Ime:
Svojtvo:

Aneks 2 Priloga 2
Forma Garancije izgradnje

[Na memorandumu Banke izdavaoca]

GARANCIJA NA PRVI POZIV

Država Crna Gora

[•]

[•], Crna Gora

Korisnik: Država Crna Gora

Predmet: Garancija izgradnje br. [•]

Pozivamo se na Ugovor o podršci sponzora od [•] (sa svim eventualnim izmjenama “**Ugovor o podršci sponzora**”) između [Sponzor] (“**Nalogodavac**”) i Korisnika.

Obaviješteni smo da je Nalogodavac u skladu sa Ugovorom o podršci sponzora dužan da Korisniku preda bankarsku garanciju izgradnje („**Garancija**“)

Na zahtjev Nalogodavca, [•] (“**Banka**”) se ovim putem neopozivo obavezuje da plati Korisniku ili njegovom upućeniku bilo koji iznos ili iznose koji u zbiru ne prelaze ukupan iznos od pedeset miliona Eura (50.000.000 €) (“**Iznos garancije**”) po Bančinom prijemu u njenim prostorijama pisanog zahtjeva Korisnika ili njegovog upućenika i pisane izjave Korisnika ili njegovog upućenika u kojoj se navodi:

- (a) da je Nalogodavac prekršio svoje obaveze iz Ugovora o podršci sponzora;
- (b) u čemu se sastoji kršenje obaveze od strane Nalogodavca; i
- (c) iznos Korisnikovog zahtjeva, koji ne prevazilazi Iznos garancije umanjen za iznos koji je eventualno Korisnik prethodno povukao.

Svaki zahtjev za plaćanje mora biti propisno potpisan od strane: (a) Korisnika ili njegovog ovlašćenog zastupnika ili zaposlenog ili, (b) njegovog upućenika ili njegovog ovlašćenog zastupnika ili zaposlenog.

Banka ovim putem: (i) potvrđuje Korisnikovo pravo povlačenja pod uslovima ove Garancije, (ii) potvrđuje da ni Banka ni Nalogodavac ne mogu da stave van snage ovu Garanciju prije označenog datuma isteka njenog važenja bez pisane saglasnosti Korisnika i (iii) preuzima obavezu da uvaži zahtjev Korisnika u skladu sa ovom Garancijom u mjeri u kojoj je takav zahtjev u skladu sa zahtjevima predviđenim ovom Garancijom, te da izvrši plaćanje u vezi s tim zahtjevom direktno Korisniku.

Ukoliko Korisnik ili njegov upućenik podnese zahtjev za plaćanje Banci do 10:00 časova prijepodne po lokalnom vremenu na dan kada Banka radi (svaki takav dan “**Radni dan**”) u skladu sa odredbama ove Garancije, Banka će uvažiti isti izvršenjem plaćanja Korisniku ili njegovom upućeniku iz odmah dostupnih sredstava, u skladu sa Korisnikovim instrukcijama za plaćanje i bez ograničenja, uslovljavanja, ispitivanja ili prava na prigovor sa Bančine strane, bez obavještenja Nalogodavca prije takvog plaćanja i bez obzira na bilo koja uslovljavanja, zahtjeve ili prigovore Nalogodavca ili bilo koje strane, i bez potrebe da Korisnik dalje obrazlaže takav zahtjev, do 16:00 časova popodne po lokalnom vremenu na taj Radni dan, a u suprotnom Banka će uvažiti Korisnikov zahtjev za plaćanje do 10:00 časova prijepodne po lokalnom vremenu sljedećeg Radnog dana.

Ova Garancija ističe [●]. Shodno tome, svaki zahtjev za plaćanje po ovoj Garanciji Banka mora primiti do tog dana ili na taj dan. Ni Banka ni Nalogodavac ne mogu okončati važenje ove Garancije prije navedenog datuma isteka važenja bez pisane saglasnosti Korisnika.

Iznos garancije može biti umanjen po Bančinom prijemu pisanog zahtjeva propisno potpisanog od strane Korisnika u kom se navodi iznos za koji Korisnik zahtijeva da se Iznos garancije umanj.

Ova Garancija podliježe Jednoobraznim pravilima za garancije na prvi poziv izdatih od strane Međunarodne trgovinske komore i propisima Crne Gore, u mjeri u kojoj to nije u suprotnosti sa Jednoobraznim pravilima za garancije na prvi poziv.

[BANKA IZDAVALAC]

Od: _____

Ime:

Svojtvo:

Prilog 3

Smanjenje Naknade po osnovu podjele prihoda

Smanjenje predviđeno Tačkom 8.1 (d) Ugovora za svaku od prvih dvadeset (20) Naknada po osnovu podjele prihoda koje se plaćaju po Ugovoru o koncesiji će se obračunati na sljedeći način:

$$Reduction = ExcessAmt \times \frac{R}{1 - (1 + R)^{-20}}$$

gdje:

Reduction znači iznos smanjenja za svaku od prvih dvadeset (20) Naknada po osnovu podjele prihoda koje se obračunavaju u skladu sa ovim Prilogom 3; i

ExcessAmt znači iznos za koji troškovi i naknade savjetnicima Koncedenta i tehničkim, pravnim, finansijskim ili drugim savjetnicima IFC-a, a koje troškove plaća Sponzor, u skladu sa Tačkom 8.1 (b) prelaze iznos od pet stotina hiljada Eura (€500.000); i

R znači rezultat, izražen u procentima, dobijen dijeljenjem sa dva (2) šestomjesečnog LIBOR-a, koji je utvrđen kao Stopa za plaćanje kamate na depozite u Eurima Britanske Asocijacije Bankara („*British Bankers Association Interest Settlement Rate*”) za period od šest (6) mjeseci, koji je prikazan na odgovarajućoj strani Rojters službe u ili oko 11h prijepodne u Londonu na Dan početka rada, uvećan za tri procenta.